



HWAN NA OBETUMI AKA HO

HWAN NA OBETUMI AKA HO

- Apimfoɔ ne mbofra;
- Mbofra a omo edi mfie 1-18;
- Awofoo ne ahwefoɔ ema mbofra; anaa
- Mpanyinfoɔ a omo edi mfie 19-64, a omo emfaa yefunu na omo entumi nya Medicare.

NY State of Health di oman no mmrasem nyinara so na omo nye yi yi muu efa wo honam kola ho anaa oman a wofiri mu anaa se wo ye obaa anaa berima, anaa womfie anaa yaree bi a wo wo en bu wo abonfia.

Medicaid Nhyehyeyɛ

DEEN NA EHWɛ SO?

- Ayaresabea ayarefoɔ ayaresa dwumadie
- Ayaresabea dwumadie
- Ye hwehwe mbofra a omo ndii bro mfie aduonu baako so mogya mu na ye sa omo yaree wo Mbofra Ayaresa Nhyehyeyɛ no ase.
- Nduro, akadeɛ, ayaresa ho neema na neema bi te sɛɛ wheelchairs ne nkekaho.
- Lab ne dompe mu nhwehwemu dwumadie
- Banbo mu ayaresa ne ese ho banbo ne ayaresa a adɔkotafoɔ no de ma.
- Ayaresa ewo ayaresa fie
- Ayarehwe enam apuomudin ndwumakuo so ne wo apuomudinhwe
- Ayarehwe wo adwenmu nsem ayaresabea (ema nipa edi mfie aduenu baako anaa aduonsia enum ne omo a ebɔ saa), adwen mu apuomudin akadeɛ, ena neema ema omo a omo adwen mu ka omo.
- Awo mu kyekyemu nhyehyeyɛ
- Akwantuo de ko ayaresa nhyiaye, a amansan lori ka ho.
- Lori a se wo pe ntɛm a ako ayaresabea ho a ede wo be ko
- Neema a ebɛ ma wo egyai hyi te sɛɛ gum ne patches

Nhyehyeyɛ no bi wo ho a, entumi enka ho enam wo awoda, anaa wo sikasem, anaa wo abususasem anaa wo tenabea nsem. Nhyehyeyɛ no bi betumi awo sikatua kakraa. Wo ntua sika biara gyese sika kakraa bi ema nduro to ho dwumadie.

FRɛ YɛN Wɔ:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

ƛɛn mɛ hunu sɛɛ mɛ sikasɛm betumi ama mɛ enya Medicaid mfasoɔ no bi?

Nɛɛ y’atwɛrɔ wo asɛɛ ha yi betumi akyire wo sika a wo be nya ne sɛnea wo nsa betumi aka Medicaid*
 Wo sikasɛm b gyina abusuafɔɔ dodoo a omo te wo nkyɛn wo fie.

2018 Afi mu Sika sɛm				
Nipa dodoo a ewɔ fie hɔ	Awofoɔ/Ahwɛfoɔ anaa Awofo a omo nni eba anaa mpanyinfoɔ a omo edi mfie adunkro ne aduonu a omo ne obi foforo na ɛte	Mbofra Mfie 1- 18	Mpanyinfoɔ a omo edi mfie 19 & 20 a omo ne obi foforo na ɛte	Pregnant Women, Infants Under the Age of 1, or Individuals Eligible for Family Planning Benefits
	ɔha mu nkyemu ɔha aduɔsa awɔtwi ɛma FPL	ɔha mu nkyemu ɔha aduɔnum anan ɛma FPL	155% ɛma FPL	223% ɛma FPL
1	\$16,754	\$18,696	\$18,817	\$27,073
2	\$22,715	\$25,349	\$25,513	\$36,706
3	\$28,677	\$32,002	\$32,209	\$46,340
4	\$34,638	\$38,654	\$38,905	\$55,973
5	\$40,600	\$45,307	\$45,601	\$65,607
6	\$46,562	\$51,960	\$52,297	\$75,241
7	\$52,523	\$58,613	\$58,993	\$84,874
8	\$58,485	\$65,266	\$65,689	\$94,508
9	\$64,446	\$71,918	\$72,385	\$104,141
10	\$70,408	\$78,571	\$79,081	\$113,775
Nɛɛ ɛka ho 11	\$5,962	\$6,653	\$6,696	\$9,634

*Fiti ɔpɛpon da 1, 2018. Yɛbe gyina Oman Ohia Buruboro Gyinabrɛ (FPL) so de asesa sika a wonya no afe biara mu so

Medicaid no boɔ yɛ sɛn?

Bosome Sikatua: Medicaid dwumadie no nni bosome sika tua biara.

ƛka no Kye: ƛto da a, wo ebe hia sɛɛ wo tua sika kakraa wo Medicaid dwumadie no mu, nanso ƛto da a, wontua hwee.

Sika dodoo a wo betumi aseɛ wo Medicaid no ase wo afi baako mu no beyɛ te sɛɛ dollar \$200.

Sɛ wo pɛ nsembisa a amanfoɔ taa bisa ne Moayɛ a, ko: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/